


ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Е-УПР - ИБ		 Република Српска ГРАД ПРИЈЕДОР ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ	
ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ / НАЗИВ			
ЈМБ / ЈИБ		ПРИЕМНИ ШТАМБИЉ	
БПГ		ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ	
АДРЕСА		ПРИМЉЕНО:	
НАЗИВ БАНКЕ		ОРГ.ЈЕД.	БРОЈ
БРОЈ ТЕКУЋЕГ/ЖИРО РАЧУНА		ПРИЛОГ	ВРИЈЕДНОСТ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН		Г П Р 5-7.5.4 05-1	

ПРЕДМЕТ:	Програм „Суфинансирање прољетне сјетве на подручју града Приједора у 2020. години“	
ВРСТА ПРОИЗВОДЊЕ	Ратарство	Повртларство
ПОВРШИНА (мин 0,5 ха за ратарске културе и/или 0,1 ха за поврће)		
ИЗНОС РАЧУНА за сјеменски материјал (мин 100 КМ)		
ПРЕДМЕТ:	Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике	
ВРСТА ПРОИЗВОДЊЕ	Ратарство	Повртларство
ПОВРШИНА (мин 0,5 ха)		
ИЗНОС РАЧУНА за минерално ђубриво (мин 200 КМ)		

УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛОЖИТИ:

1. Документацију наведену на полеђини пријаве;
2. 2,00 КМ таксе на пријаву.

простор за административну таксу

Потпис подносиоца пријаве:

Приједор, 05.2020. год.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Програм „Суфинансирање прољетне сјетве на подручју града Приједора у 2020. години“

1. Физичка лица

- доказ о извршеној набавци сјемена ратарских и/или повртних култура - оригинални фискални рачун, у износу од најмање 100,00КМ;
- копија картице текућег рачуна;
- копија посједовног листа или уговора о закупу пољопривредног земљишта закљученог прије расписивања Јавног позива, минималне површине обрадивог пољопривредног земљишта од 0,5ха за производњу ратарских и/или 0,1ха за производњу повртних култура;

2. Пољопривредна газдинства

- доказ о извршеној набавци сјемена ратарских и/или повртних култура - оригинални фискални рачун, у износу од најмање 100,00КМ;
- копија картице текућег рачуна;
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства, из текуће године – АПИФ;

3. Предузетници или правна лица

- доказ о извршеној набавци сјемена ратарских и/или повртних култура - оригинални фискални рачун, у износу од најмање 100,00КМ;
- копија картице жиро рачуна;
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства, из текуће године – АПИФ;
- копију рјешења о регистрованој пољопривредној дјелатности.

Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике

1. Физичка лица



- доказ о извршеној набавци минералног ђубрива - оригинални фискални рачун, у износу од најмање 200,00КМ;
- копија картице текућег рачуна;
- копија посједовног листа или уговора о закупу пољопривредног земљишта закљученог прије расписивања Јавног позива, минималне површине обрадивог пољопривредног земљишта од 0,5 ха;

2. Пољопривредна газдинства

- доказ о извршеној набавци минералног ђубрива - оригинални фискални рачун, у износу од најмање 200,00КМ;
- копија картице текућег рачуна;
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства, из текуће године – АПИФ;

3. Предузетници или правна лица

- доказ о извршеној набавци минералног ђубрива - оригинални фискални рачун, у износу од најмање 200,00КМ;
- копија картице жиро рачуна;
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства, из текуће године – АПИФ;
- копију рјешења о регистрованој пољопривредној дјелатности.

PODNOŠILAC PRIJAVE	E-UPR - IB	 Republika Srpska GRAD PRIJEDOR GRADONAČELNIK GRADSKA UPRAVA ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU	
PREZIME (IME RODITELJA) I IME / NAZIV			
JMB / JIB		PRIJEMNI ŠTAMBIJ	
BPG		GRADSKA UPRAVA ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU	
ADRESA		PRIMLJENO:	
NAZIV BANKE		ORG.JED.	BROJ
BROJ TEKUĆEG/ŽIRO RAČUNA		PRILOG	VRIJEDNOST
KONTAKT TELEFON		GP R 5-7.5.4 05-1	

PREDMET:	Program „Sufinansiranje proljetne sjetve na području grada Prijedora u 2020. godini“	
VRSTA PROIZVODNJE	Ratarstvo	Povrtlarstvo
POVRŠINA (min 0,5 ha za ratarske kulture i/ili 0,1 ha za povrće)		
IZNOS RAČUNA za sjemenski materijal (min 100 KM)		
PREDMET:	Program korištenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike	
VRSTA PROIZVODNJE	Ratarstvo	Povrtlarstvo
POVRŠINA (min 0,5 ha)		
IZNOS RAČUNA za mineralno đubrivo (min 200 KM)		

UZ PRIJAVU PRILOŽITI:

1. Dokumentaciju navedenu na poleđini prijave;
2. 2,00 KM takse na prijavu.

prostor za administrativnu taksu

Potpis podnosioca prijave:

Prijedor, 05.2020. god.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Program „Sufinansiranje proljetne sjetve na području grada Prijedora u 2020. godini“

1. Fizička lica

- dokaz o izvršenoj nabavci sjemena ratarskih i/ili povrtnih kultura - originalni fiskalni račun, u iznosu od najmanje 100,00KM;
- kopija kartice tekućeg računa;
- kopija posjedovnog lista ili ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključenog prije raspisivanja Javnog poziva, minimalne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta od 0,5ha za proizvodnju ratarskih i/ili 0,1ha za proizvodnju povrtnih kultura;

2. Poljoprivredna gazdinstva

- dokaz o izvršenoj nabavci sjemena ratarskih i/ili povrtnih kultura - originalni fiskalni račun, u iznosu od najmanje 100,00KM;
- kopija kartice tekućeg računa;
- potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, iz tekuće godine – APIF;

3. Preduzetnici ili pravna lica

- dokaz o izvršenoj nabavci sjemena ratarskih i/ili povrtnih kultura - originalni fiskalni račun, u iznosu od najmanje 100,00KM;
- kopija kartice žiro računa;
- potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, iz tekuće godine – APIF;
- kopiju rješenja o registrovanoj poljoprivrednoj djelatnosti.

Program korištenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike

1. Fizička lica

- dokaz o izvršenoj nabavci mineralnog đubriva - originalni fiskalni račun, u iznosu od najmanje 200,00KM;
- kopija kartice tekućeg računa;
- kopija posjedovnog lista ili ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključenog prije raspisivanja Javnog poziva, minimalne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta od 0,5 ha;

2. Poljoprivredna gazdinstva

- dokaz o izvršenoj nabavci mineralnog đubriva - originalni fiskalni račun, u iznosu od najmanje 200,00KM;
- kopija kartice tekućeg računa;
- potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, iz tekuće godine – APIF;

3. Preduzetnici ili pravna lica

- dokaz o izvršenoj nabavci mineralnog đubriva - originalni fiskalni račun, u iznosu od najmanje 200,00KM;
- kopija kartice žiro računa;
- potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, iz tekuće godine – APIF;
- kopiju rješenja o registrovanoj poljoprivrednoj djelatnosti.